




Ndzalama wa hlamala!



Ompa Mukhanu






Ndzalama u na switlangiso swo tala.

U tlanga hi swona siku na siku.

Switlangiso swa yena swi n'wi dyondzisa swo tala!





Xitlangiso lexi xi dyondzisa Ndzalama mihlovo na tinomboro.

“1, 2, 3, 4, 5, 6,” a hlaya.



Xitlangiso lexi xi dyondzisa Ndzalama
maletere ya alifabete.

“A, B, C, D, E, F, G,” a yimbelela.





Xitlangiso lexi xi dyondzisa Ndzalama ku
chayela timovha eka gondzo.

“Brrrm, brrrm, brrrm,” a vula.



Manana u na nyiko ya Ndzalama.

Yi le ndzeni ka xibokisani lexi nga pfariwa.

“Ndza tivutisa leswaku ku na yini endzeni ka bokisi,” ku anakanya Ndzalama.





U hundzuluxa ximhandzani. A rindzela.
Kutani a xi hundzuluxa nakambe ...

Kutani ku hlomuka n'wamisawu wa xikandza
xo hlekisa!

Ndzalama wa tlula! Wa hlamala!



Ndzalama na Manana va hleka n'wamisawu loyi wo hlekisa.

“A hi hundzuluxeni nakambe!” ku vula Ndzalama.

